



C R N A G O R A
VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TUSPI.br. 19/21
Podgorica, 08.septembar 2021. godine

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore na osnovu člana 30 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list Crne Gore" br. 44/12 i 30/17) postupajući po zahtjevu I. m. s i. B.-I MI B., iz K. broj ZPD-021-2/1 od 05.avgusta 2021.godine, radi pristupa informaciji, donosi

RJEŠENJE

I Usvaja se zahtjev I.m. s i. B.-I MI B., iz K. za slobodan pristup informacijama koji je podniet dana 05.avgusta 2021.godine, pa se dozvoljava pristup traženim informacijama u dijelu koji se odnose na Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore.

II Obavještava se podnosilac zahtjeva da je zahtjev u dijelu koji se odnosi na informacije svih tužilaštava, u skladu sa članom 20 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list Crne Gore," br. 44/12 i 30/17) proslijeđen svim tužilaštvima, na dalji postupak.

II Pristup traženoj informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije putem elektronske pošte na e-mail adresu:.....

III Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Dana 05.avgusta 2021.godine I.m. s i. B.-I MI B., iz K. podnijela je ovom tužilaštvu zahtjev za slobodan pristup informacijama, kojim je tražen pristup informacijama:

1.Da li su objekat u kome se nalazi Vaša institucija i veb sajt Vaše institucije pristupačni za osobe sa invaliditetom(OSI) i u kojoj mjeri? Da li u državnom tužilaštvu ima zaposlenih OSI, koliko, u kojim tužilaštvima i na kojoj poziciji?

2. Da li u okviru Vaše institucije postoji poseban odsjek koji se bavi pravima OSI? Ukoliko postoji, koliko je osoba u njemu zaposleno, a ako ne postoji, u okviru kojeg odsjeka i koliko zaposlenih se bavi pravima OSI? Koliki je budžet za 2021. godinu predviđen za rad odsjeka i/ili zaposlenih koji se bave pravima OSI? Koji je to procenat u odnosu na i ukupan budžet Vaše institucije?

3. U koliko je državnih tužilaštava zaposlen tumač za znakovni jezik i koliko državnih tužilaštava obezbjeđuje informacije za OSI u pristupačnim formatima (Brajevo pismo, lako razumljiv jezik, zvučni format i dr.)? Navesati tužilaštvo, sjedište i nivo pristupačnosti OSI i broj zaposlenih tumača za znakovni jezik.

4. Koje aktivnosti i mjere je Vaša institucija preduzela na edukaciji državnih tužilaca i savjetnika o Konvenciji UN-a o pravima OSI? Za svaku aktivnost ili mjeru navesti: temu, dužinu trajanja edukacije, broj obuhvaćenih osoba, predavače/trenere, način uključivanja organizacije OSI u planiranju, sprovođenju i evaluaciji edukacije.

5. Koje aktivnosti i mjere je Vaša institucija preduzela da OSI informiše u različitim pristupačnim formatima o krivično pravnim mehanizmima zaštite njihovih prava? Za svaku mjeru i aktivnost navesti: vrstu obezbjeđene informacije/materijala, broj OSI kojima je je distribuiran/a, njihov pol, mjesto stanovanja i vrstu invaliditeta, vrstu pristupačnog formata u kojem je urađen/a.

6. Navedite ukupan udio (procenat) krivičnih postupaka u kojima su OSI oštećena strana, u odnosu na ukupan broj krivičnih postupaka razvrstanih po polu, starosti, mjestu stanovanja, i invaliditetu žrtve. Koliko je ovih postupaka pokrenuto po službenoj dužnosti i inicijativi državnih organa, a koliko po prijavi OSI i/ili njihovih porodica i drugih građana? Navedite koliko je krivičnih prijava, krivičnih djela u kojima je oštećena strana OSI, došlo u rad državnog tužilaštva u zadnje četiri godine, koliko je njih odbijeno na po osnovu koliko njih je donešena pravosnažna presuda? Navedite najčešća krivična djela u kojima je oštećena strana OSI i pol, vrstu invaliditeta, starosnu dob i mjesto stanovanja žrtvi tih krivičnih djela.

7. Navedite i udio OSI koje imaju pristup uslugama podrške žrtvama, u odnosu na ukupan broj osoba koje koriste ove usluge, razvrstane prema polu, starosti, invaliditetu, mjestu stanovanja i vrsti usluge.

8. U kojoj mjeri ankete i istraživanja koje sprovodi Vaša institucija prikupljaju podatke o invaliditetu? Postoje li administrativni podaci o ostvarivanju prava OSI u odnosu na nediskriminaciju i jednakost u postupcima pred državnim tužilaštvom i sudovima? Ukoliko postoje, navedite podatke po godinama razvrstane prema polu, starosti, invaliditetu, mjestu stanovanja itd. da li su dostupni podaci relevantni i dostupni donosiocima odluka u procesu primjene monitoringa Konvencije UN-a o pravima OSI? Da li su izvještaji i podaci o OSI kojima raspolaže Vaša institucija dostupni u pristupačnim formatima, i u koliko jesu, u kojim?

9. Da li je Vaša institucija učestvovala u pripremi Izvještaja o diskriminaciji OSI tokom krize i oporavka od nje? Ako jeste, dostavite Izvještaj. Kako je COVID-19 uticao i/ili poremetio ostvarivanje i zaštitu prava OSI pred Vašom institucijom i na koji način je Vaša institucija pokušala da ublaži negativni uticaj koronavirusa na ostvarivanje prava OSI?

U postupku po zahtjevu, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore utvrdilo je da posjeduje tražene informacije u dijelu koje se odnose na ovo tužilaštvo, te da se u isim ne nalaze podaci čijim bi objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan., u skladu sa članom 13 Zakona o o slobodnom pristupu informacijama.

Pristup traženoj informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije putem elektronske pošte na e-mail adresu:.....

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

SAVJETNIK

Mithat Kuč

Prilog: Informacija



CRNA GORA
VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TUSPI.br. 19/21
Podgorica, 08.septembar 2021. godine

Izvršnoj direktorici

I.m. s i. B. -I MI B.

M.-M. I.

Povodom zahtjeva za slobodan pristup informacijama Vaš broj ZPD-021-2/1 od 05.avgusta 2021.godine, koji ste podnijeli Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, u prilogu Vam dostavljamo Rješenje o usvajanju zahtjeva TUSPI br.19/21 od 08.septembra 2021.godine i tražene informacije i podatke koje su u posjedu ovog tužilaštva:

Naime, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore sa sjedištem u ulici Slobode, Podgorica, u zgradi je sa još dva tužilaštva (Više državno tužilaštvo u Podgorici i Specijalno državno tužilaštvo) koji imaju isti službeni ulaz i nema izgrađen pristup za osobe sa invaliditetom, ali bi eventualno osobe sa invaliditetom mogle pristupiti sa dvorišne strane zgrade, obzirom da na tom ulazu nema stepenika i pristupačan je prilaz do lifta u unutrašnjost objekta.

Državno tužilaštvo ima web portal www.tuzilastvo.me u okviru koga sva tužilaštva i Tužilački savjet imaju svoje web stranice. Portal užilaštva rađen je u "responsive design" tehnologiji, što znači da se sadržaj strane dinamički prilagođava osobama lokalnog čitača (browser). Osoba koja je oštećenog vida, korišćenjem <CTRL++> i <CTRL--> kombinacije tastera povećava ili smanjuje fontove na strani i samim tim prilagođava stranu svojim mogućnostima. Stranica se dinamički prilagođava svakom novom podešavanju. Preuzimanje sadržaja i interpretacije istog na odgovarajući način (glasovno čitanje stranice i sl.tehnologije), su opcije koje su vezane za lokalnu platformu (računar, iPad, telefon) koja preuzima sadržaj, interpretira ga i konvertuje u željeni oblik (Primjer: Accessibility options kod Windows-a,

Windows Screen Narator i slično). Portal je potpuno kompatibilan sa svim platformama.

U Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore je zaposlena jedna osoba sa invaliditetom na radno mjesto Viši namještenik II u Službi za opšte pravne i administrativne poslove.

U Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore ne postoji poseban odsjek koji se bavi pravima osoba sa invaliditetom.

Tumači za znakovni jezik postavljaju se na zahtjev državnog tužilaštva koje vodi krivični postupak, u slučajevima u kojima je potreban prevod tumača, tako da u državnim tužilaštvima nema zaposlenih tumača, već se isti postavljaju prema potrebi.

Državno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Dakle, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore ne sprovodi ankete i istraživanja.

U organizaciji UMHCG -Nevladinog udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore održan je 22.juna 2021.godine 6- dnevni Trening o Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom i ciljevima održivog razvoja koji uključuje invaliditet, na kojem nije bilo predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva. Takođe, u organizaciji navedenog nevladinog udruženja 22-23.juna 2021.godine održana je dvodnevna konferencija "Pristup pravdi i mehanizmi zaštite od nasilja OSI", na kojoj je online prisustvovala samostalna savjetnica u Kabinetu Vrhovnog državnog tužioca, Marina Raković.

Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva uređuje se organizacija rada Državnog tužilaštva, shodno kojem ovo tužilaštvo postupa, dakle, između ostalog vodi upisnike, koji upisnici su taksativno pobrojani u čl.126, čl.127, čl.128 i čl.130 Pravilnika o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva ("Sl.list Crne Gore", br.6/2016 i 29/2017), pa samim tim poseban registar postupaka u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom istim nije propisan i predviđen, budući da je svako fizičko i pravno lice stranka u postupku.

SAVJETNIK

Mithat Kuč